

**ODLUKU
O IZBORU ČLANA RADNOG TIJELA GRADSKOG
VIJEĆA GRADA SARAJEVA**

I

Berin Delalić, bira se na dužnost člana Odbora za informatiku i telematiku Grada Sarajeva, stalnog radnog tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Predsjedavajući
Broj 01-02-377/16
24. februara 2016. godine

Gradskog vijeća
Suljo Agić, s. r.

Na osnovu člana 26. stav (1) tačka 2. Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08 - Prečišćeni tekst) i člana 7. Odluke o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 12/11), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na sjednici održanoj 24.02.2016. godine, donijelo je

**ODLUKU
O POSTAVLJANJU SPOMEN PLOČE MIŠIĆ SAMIRU**

Član 1.

Postavlja se spomen ploča Mišić Samiru (u daljem tekstu Spomen obilježje), kao spomen obilježje od značaja za Grad Sarajevo.

Član 2.

Spomen obilježje se postavlja u krugu Policijske akademije na Vracama, a prema idejnou rješenju koje je sastavni dio podnesene inicijative.

Član 3.

Podnositelj inicijative za postavljanje spomen obilježja je Udruženje boraca Prva samostalna brigada Stup - Ilidža. Podnositelj inicijative će preduzeti sve aktivnosti na pribavljanju potrebnih saglasnosti i odobrenja za podizanje spomenika.

Član 4.

Finansiranje postavljanja spomen obilježja vrši Podnositelj inicijative.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Predsjedavajući
Broj 01-02-379/16
24. februara 2016. godine

Gradskog vijeća
Suljo Agić, s. r.

Na osnovu člana 47. stav 2. alineja 1. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 7/05), te člana 16. stav 1. tačka 1. i člana 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08 - Prečišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na sjednici održanoj 24.02.2016. godine, donijelo je

ODLUKU

**O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA
"STAMBENA ZONA ŠIP"**

(područje Općine Centar Sarajevo)

Član 1.

Usvaja se Regulacioni plan "Stambena zona Šip" (područje Općine Centar Sarajevo) - (u daljem tekstu: Plan).

Član 2.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.
Tekstualni dio sadrži:

- Postojeće stanje i projekciju izgradnje i uređenja prostorne cjeline sa namjenom površina i urbanističko-tehničkim uslovima za izgradnju u okviru Plana;
- Odluku o provođenju Plana.

Grafički dio sadrži:

- Urbanizam prezentiran na odgovarajućem broju tematskih karata i to:
 - karta la. - Izvod iz Urbanističkog plana grada Sarajeva
 - karta lb. - Izvod iz Prostornog plana Kantona Sarajevo
 - karta 2. - Ažurna geodetska podloga
 - karta 3. - Posjedovno stanje
 - karta 4. - Inženjersko geološka karta
 - karta 5. - Postojeće stanje - Namjena, spratnost i bonitet objekata
 - karta 6. - Odnos prema postojećem građevinskom fondu - plan rušenja
 - karta 7. - Planirana namjena površina
 - karta 8. - Urbanističko rješenje - Namjena, spratnost i razmještaj objekata
 - karta 9. - Mreža regulacionih i građevinskih linija
 - Idejno rješenje saobraćaja,
 - Idejno rješenje snabdijevanja vodom i odvodnja otpadnih i oborinskih voda,
 - Idejno rješenje toplifikacije-gasifikacije,
 - Idejno rješenje elektroenergetike i javne rasvjete,
 - Idejno rješenje hortikulture,
 - Idejno rješenje TK mreže,
 - Analitička obrada parcela.

Član 3.

Po jedan primjerak ovjerenog elaborata nalazi se na stalnom javnom uvidu i čuva se u službi dokumentacije Općine Centar Sarajevo, Gradskoj upravi - Služba za urbano planiranje i stambene poslove i Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Predsjedavajući
Broj 01-02-379/16
24. februara 2016. godine

Gradskog vijeća
Suljo Agić, s. r.

Na osnovu člana 29. stav 2. i člana 47. stav 2. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/05), te člana 16. stav 1. tačka 1. i člana 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08 - prečišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na sjednici održanoj dana 24.02.2016. godine, donijelo je

ODLUKU

**O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA
"STAMBENA ZONA ŠIP"**

(područje Općine Centar Sarajevo)

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora i način provođenja Regulacionog plana "Stambena zona Šip" (područje Općine Centar Sarajevo) - u daljem tekstu: Plan, a naročito granice prostorne cjeline, urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju građevina, uslovi za uređenje građevinskog zemljišta, uređenje zelenih i slobodnih površina, te odnosi prema postojećim objektima.

Član 2.

Granica obuhvata Plana polazi od tačke br. 1, koja se nalazi na granici između područja Općine Centar i Općine Vogošća, a ima koordinate y=6531442, x=4859661, zatim produžava na sjeveroistok idući pomenutom granicom općina i dolazi u tačku br. 2 sa koordinatama y=6531838, x=4856000, zatim nastavlja na jugozapad idući medom parcele k.č. 387/1 u dužini od 34 m i

S L U Ž B E N E N O V I N E
KANTONA SARAJEVO

Broj 11 – Strana 16

Četvrtak, 17. marta 2016.

dolazi u tačku br. 3, koja se nalazi na medi između parcela k.č. 387/1 i 400/5, zatim se lomi na jug idući u pravoj liniji preko parcele k.č. 387/1 i 632 u dužini od 125 m i dolazi u tačku br. 5 sa koordinatama y=6531851, x=4859852, potom skreće na jugozapad sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 632 i 633 i dolazi u tromeđu parcele k.č. 631, 632 i 1630, zatim produžava na jugoistok idući ulicom Dejzina Bikića k.č. 1630 (obuhvata je) i dolazi u tačku br. 6 sa koordinatama k.č. y=6532473, x=4859490, zatim skreće na zapad, te sjeverozapad idući projektovanom saobraćajnicom (obuhvata je) i dolazi do mjesta odakle je opis granice obuhvata Plana i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Sarajevo VI, Općina Centar.

Površina obuhvata Plana iznosi P=24 ha.

Član 3.

U obuhvatu ovog Plana definisane su zone sa sljedećim namjenama:

- Zona individualnog stanovanja 17,20 ha
- Stambeno-poslovne zone 1,55 ha
- Zone saobraćaja 5,25 ha

Član 4.

Izgradnja na ovom području vršit će se na osnovu ovog Plana.

Član 5.

Urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju građevina:

5.1. Regulaciona linija i parcelacija:

Građevinske parcele utvrđene su regulacionom linijom i definisane su u grafičkom dijelu Plana.

5.2. Građevinska linija:

- Građevinska linija utvrđuje dio građevinske parcele na kojoj je moguće izgraditi građevinu. Unutar građevinskih linija investitor je slobodan da definiše tlocrt građevina u ovisnosti od potreba i želja. Građevinsku liniju ne može preći ni najistureniji dio objekta;
- Građevinska linija podrumске etaže može biti i veća od građevinske linije osnovnog gabarita objekta, ali samo na dijelu koji je cijelom površinom ukopan u odnosu na uređeni teren. Udaljenost građevinske linije podruma u odnosu na susjednu parcelu je minimalno 1,0 m. Kod realizacije navedene podrumске etaže voditi računa da se ne ugrozi stabilnost objekata na susjednim parcelama.

5.3. Spratna visina i etaže objekta:

- Planirana spratnost i odstojanje građevinskih linija utvrđene su Planom i ne mogu se mijenjati;
- Spratnost objekata na kosom terenu odnosi se na dio vertikalnog gabarita objekta lociranog na nižoj strani uredenog terena, odnosno računa se od kote najnižeg ruba uredenog terena uz građevinu;
- Podrumom se smatra najniža etaža zgrade koja je najmanje jednom polovicom volumena i sa svim stranicama ukopana u odnosu na ureden teren (više od 50%);
- Suteren je etaža dijelimično ukopana u teren sa tri strane i slobodnim pročeljem, kao i etaža zgrade koja je ukopana u odnosu na ureden teren između jedne četvrtine do jedne polovine svog volumena (između 25% i 50%);
- Podrumi i sutereni mogu se realizovati kod svih planiranih objekata uz uslov da je sastavni dio projektnе dokumentacije projekat osiguranja građevinske jame, koji će obezbijediti odgovarajuće tehničke mјere u cilju zaštite od podzemnih i površinskih voda, kao i obrušavanja terena;
- Visina poslovne prizemne etaže za kolektivne stambene objekte može biti od 3,0 do 4,5 m.
- Potkrovnom etažom se smatra prostor ispod krovišta sa visinom nadzidka od 60 cm do 140 cm. Visina nadzidka se mjeri od gornje kote poda tavana/potkrovila do tačke preloma nadzidka sa krovnom konstrukcijom.

5.4. Arhitektonsko oblikovanje:

Kod arhitektonskog oblikovanja objekata treba koristiti slobodnije funkcionalno oblikovanje, ali sa jednostavnim-mirnim arhitektonskim linijama, te kaskadnu gradnju, koja će se uklapati u padinu.

5.5. Završna etaža i kroviste:

- Krovovi objekata mogu biti viševodni. Preporučuje se primjena jednostavnih krovnih formi;
- U slučaju primjene kosi krovova, tavanski prostori se mogu koristiti da sadržaje koji su u funkciji primarne namjene objekta, odnosno da proširenje postojećih ili uspostavlja novih stambenih jedinica;
- Za objekte u nizu može se kombinovati i realizacija sa ravnim krovom, ali pod uslovom povlačenja završne etaže za minimalno 1,0 m unutar građevinske linije;
- Krovni pokrivač potrebno je uskladiti sa pretežnim načinom pokrivanja krovova u naselju (sve vrste crijeva).

5.6. Ostali uslovi:

- Koeficijent izgradenosti utvrđen je i prezentiran u tekstuallnom obrazloženju Plana;
- Nivelacione kote prizemlja planiranih objekata u odnosu na saobraćajnicu utvrđit će se na osnovu nivelicacionih kota saobraćajnica datih u Planu;
- Nivelaciona kota prizemlja ili suterena u objektima u kojima je predviđen poslovni prostor mora se izvesti najmanje 15,0 cm više od kote niveleta pločnika;
- Priključke na saobraćajnice i mrežu komunalne infrastrukture treba u svakom konkretnom slučaju projektovati u skladu sa Planom (važećim tehničkim normativima) na osnovu faza komunalne infrastrukture koje su sastavni dio Plana;
- Izgradnja pomoćnih objekata i garaža prizemne spratnosti može se odobriti ukoliko to dozvoljavaju prostorne mogućnosti građevinske parcele.

Član 6.

Odos prema postojećem građevinskom fondu:

- Postojeći objekti koji se zadržavaju ovim Planom, mogu se rekonstruisati, sanirati, redizajnirati, dograditi, nadzidati i izvršiti zamjena građevinskog fonda, kako za potrebe stanovanja, tako i za potrebe dobivanja poslovнog prostora, uz uslov da ispunjavaju urbanističko-tehničke uslove propisane članom 5. ove Odluke. Ovi zahvati mogu se odobriti ukoliko ne pogoršavaju uslove stanovanja u susjednim zgradama (očuvanje prava na vidik i osuštanje);
- Građevinsku liniju zamjenskih objekata, odnosno, prizemne i potkrovne etaže, potrebno je povući za minimalno 0,5 m, ukoliko se objekat nalazi uz saobraćajnicu sa širinom kolovoza manjom od 6,0 m;
- Za dobivanje urbanističke saglasnosti za navedene intervencije potrebno je imati: idejni projekat, urbanističko rješenje građevinske parcele i geotehnički izvještaj od strane ovlaštenе institucije.

Nadzidivanje postojećih objekata može se dozvoliti pod sljedećim uslovima:

- objekat na kojem se vrši nadzidivanje mora zadovoljiti konstruktivno-seizmičke uslove,
- za sve novoplanirane sadržaje mora se obezbijediti odgovarajući broj mјesta za parkiranje/garažiranje,
- spratnost nadzidanih etaža ne smije preći SP1Pt za stambene, tj. SP2Pt za stambeno-poslovne objekte.

Legalizacija postojećih objekata:

- Objekti kojima nije obezbijeden kolski pristup, bez obzira da li se nalaze na stabilnom, uslovno stabilnom ili nestabilnom terenu, ne mogu se legalizirati, ukoliko se ne

S L U Ž B E N O V I N E
KANTONA SARAJEVO

Četvrtak, 17. marta 2016.

Broj 11 – Strana 17

- riješe imovinsko pravni odnosi za minimalni pješački pristup pripadajućoj parceli;
- Za objekte koji su izgrađeni bez odgovarajućih saglasnosti, a ovim Planom su predviđeni za rušenje u svrhu realizacije saobraćajnica, naknadna urbanistička saglasnost se ne može odobriti;
 - Legalizacija postojećih pomoćnih objekata može se odobriti, ako za to postoje prostorne mogućnosti, odnosno ako se istim ne ugrožava stanovanje i rad u susjednim objektima.

Za postojeće objekte koji se zadržavaju ovim Planom, a izgrađeni su bez odgovarajućih odobrenja i nalaze se na površinama koje su geoinžinjerskim elaboratom utvrđene kao:

- **stabilni tereni** - naknadna urbanistička saglasnost može se odobriti uz detaljan geološki izvještaj.
- **uslovno-stabilni tereni** - za legalizaciju objekata izgrađenih bez odobrenja za gradenje koji se nalaze na uslovno stabilnim terenima (UST) - (uslovno povoljni tereni za gradenje) potrebno je izraditi geotehničke izvještaje pojedinačnih objekata, kao sastavni dio konstruktivne faze projekta izvedenog stanja, koji će sadržavati potrebne podatke i radove za legalizaciju objekata, i to:
 - dubina temeljenja, koja se mora utvrditi putem iskopa uz temelje,
 - istražni radovi u zoni objekta, minimalnog obima,
 - pregled stanja konstrukcije objekta,
 - projekt sanacije objekta, ukoliko na temeljima i objektu ima oštećenja, te okolnog terena,
 - realizacija projekta sanacije temelja, objekta i okolnog terena i tehnički prijem radova.
- **nestabilni tereni** - za legalizaciju objekata koji se nalaze na nestabilnom terenu (NT)
 - (nepovoljni tereni za gradenje), a koji su okontureni i izdvojeni kao aktivna klizišta: K1, K2 i K3, važe svi veći dati uslovi navedeni za uslovno-stabilne terene, a razlika je samo u obuhvatu za prethodnu sanaciju, koja ovdje treba da bude šira nego u prethodnom slučaju.

Kod objekata na nepovoljnim terenima za gradnju, legalizacija se može odobriti tek nakon provedenih detaljnih geoinžinjerskih istraživanja od strane ovlaštene institucije i provedenih sanacionih radova na stabilizaciji terena, a prema uslovima datim u Elaboratu o geološkim i geomehaničkim osobinama terena:

- veoma detaljna istraživanja klizišta,
- izrada projekta sanacije nestabilnog područja,
- izrada projekta infrastrukture na razmatranom području,
- realizacija projekta sanacije i infrastrukture,
- konstruktivna sanacija objekta,
- uspostava monitoringa za opažanje klizišta,
- potvrda putem monitoringa da su primjenjene sanacione mjere imale pozitivan efekat, te da nema daljih opasnosti od nestabilnosti terena,
- izdavanje naknadnog odobrenja za građenje - legalizacija objekata je moguća nakon izvršenog tehničkog prijema sanacionih radova.

Svi gore propisani uslovi odnose se i na legalizaciju pomoćnih i drugih objekata u okviru Plana.

Član 7.

U naznačenom koridoru planirane trase željezničkog tunela nije dozvoljena nova izgradnja objekata.

Za objekte koji se zadržavaju, a nalaze se u koridoru planirane trase željezničkog tunela, mogu se odobriti samo radovi tekućeg održavanja i radovi u cilju obezbjedenja stabilnosti i normalnog korištenja objekata.

Član 8.

U naznačenom koridoru 110 kV dalekovoda nije dozvoljena nova izgradnja objekata. Za legalizaciju objekata, koji se nalaze u koridoru 110 kV dalekovoda, pored ispunjenja uslova navedenih

u članu 5. i članu 6. ove Odluke, potrebno je obezbijediti saglasnost Elektroprenosa BiH, Operativno područje Sarajevo.

Član 9.

U postupku izdavanja odobrenja za gradenje ili urbanističke saglasnosti za gradenje objekata i instalacija u zaštitnom pojasu magistralne ceste (kako je označeno u grafičkom dijelu Plana) tijelo mjerodavno za prostorno uredjenje obavezno je zatražiti prethodnu saglasnost odnosno odobrenje od upravitelja ceste, shodno članu 58. Zakona o cestama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/10).

Član 10.

Uređenje građevinskog zemljišta mora se izvesti u obimu i na način kako je to predvideno Planom.

Izgradnja građevina ne može započeti bez prethodnog minimalnog uredjenja građevinskog zemljišta, pod čime se podrazumijeva obezbjedenje saobraćajnog pristupa parceli, priključenje na vodovodnu, kanalizacionu i elektroenergetsku mrežu, eventualno izmještanje vodova komunalne infrastrukture, te potrebnih radova na stabilizaciji terena.

Izgradnja građevina ne može započeti prije uklanjanja objekata predviđenih za rušenje. Izuzetno, ovi se objekti mogu koristiti za potrebe gradilišta, ali se isti moraju ukloniti prije tehničkog prijema građevine.

Pripremeno korištenje građevinskog zemljišta koje nije privedeno krajnjoj namjeni se ne može odobriti.

Član 11.

Na prostorima koji su registrovani kao aktivna klizišta neophodno je izvršiti detaljna inžinjersko-geološka i geomehanička istraživanja terena, kako bi se dobili podaci za izradu projekata njihove sanacije. Sanaciju ovih klizišta treba izvršiti što prije kako bi se osigurali izgrađeni objekti.

Član 12.

Na postojećim objektima koji su predviđeni za rušenje mogu se odobriti samo radovi tekućeg održavanja i radovi u cilju obezbjedenja stabilnosti i normalnog korištenja objekata.

Član 13.

Prizemљa ili sutereni postojećih i planiranih individualnih i kolektivnih stambenih objekata mogu se pretvarati u poslovni prostor (spratne etaže samo u kancelarijski prostor).

Član 14.

U poslovnom prostoru mogu se obavljati sve djelatnosti koje ne ugrožavaju prirodnu sredinu i okoliš, koje ne remete korištenje susjednih objekata i sadržaja i koje se vrše u objektima izgrađenim u skladu sa važećim propisima u odnosu na djelatnosti koje se u njima vrše.

Član 15.

Izgradnja objekata privremenog karaktera može se odobriti isključivo za potrebe gradilišta, a u skladu sa članom 77. Zakona o prostornom uredjenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/05).

Član 16.

Ograde kod stambenih objekata predviđaju se jedino za slobodnostojeće individualne objekte i objekte u nizu, koje trebaju biti transparentne i u kombinaciji sa živim materijalom (živa ograda).

Član 17.

Saobraćajne površine, površine za parkiranje i garažiranje vozila utvrđene su Planom - faza saobraćaja.

Parkiranje - garažiranje za novoplanirane objekte mora se obezbijediti u sklopu pripadajuće parcele, unutar gabarita objekta ili jedne ili više podzemnih etaža garaže; Prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti za novoplanirane objekte, a na osnovu tražene brutto građevinske površine i namjene, neophodno je odrediti broj parking -garažnih mjesta i to na sljedeći način:

- za stambenu izgradnju 1 stan - 1 parking mjesto,

S L U Ž B E N E N O V I N E
KANTONA SARAJEVO

Broj 11 – Strana 18

Četvrtak, 17. marta 2016.

- za poslovne sadržaje - 1 parking mjesto na $60\text{ m}^2/\text{max.}$
- BGP.

Parkiranje i garažiranje vozila za potrebe individualnog stanovanja mora se obezbijediti na parceli koja pripada stambenom objektu. Garaža se može locirati u sklopu stambenog objekta, odnosno u okviru zadate gradeviške linije. Moguća je i izgradnja garaže bočno u odnosu na planirani objekat, tako da njena udaljenost od regulacione linije prema saobraćajnici bude ista ili veća od udaljenosti planiranog objekta. Objekti garaže mogu biti samo prizemni. U slučaju da se stambeni objekat nalazi (na kosom terenu) ispod pristupne saobraćajnice, a nagib terena je takav da se garaža ne može graditi, može se dozvoliti izgradnja ploče za parkiranje vozila, kao proširenje trotoara. Najviša kota ploče za parkiranje ne može preći visinu trotoara. Dobiveni prostor ispod ploče može se koristiti kao pomoćni objekat. Namjena garažnog prostora se ne može mijenjati.

Član 18.

Unutar saobraćajnog ugla preglednosti ne mogu se postavljati ograde, vršiti sadnja visokog zelenila ili graditi druge fizičke strukture.

Član 19.

Izgradnja i uredenje zelenih površina vrši se u skladu sa prethodno pribavljenom odgovarajućom dokumentacijom uradenom na osnovu Idejnog rješenja hortikulture, koji je sastavni dio Plana.

Član 20.

Uslovi za sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara moraju biti obezbjedeni u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/03) i odredbama Uredbe o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa ("Službene novine Federacije BiH", broj 21/05).

Član 21.

Pri izdavanju dozvole za gradenje arhitektonskih objekata potrebno je pribaviti inženjersko-geološki i geotehnički nalaz i uslove temeljenja od stručnih institucija, a statički proračun mora se dimenzionirati za potrebe najmanje 8° MCS.

Tehnička dokumentacija za realizaciju novih objekata mora biti u saglasnosti sa preporukama vezanim za konstruktivne elemente same gradevine i neophodnih radova na okolnom terenu, a na osnovu detaljnog inženjerskogeološkog i geotehničkog izvještaja, koji treba biti ureden od strane ovlaštene firme.

Obim i kvalitet izvedenih radova vezanih za geoinženjerske uslove moraju biti verifikovani u okviru tehničkog prijema, a upotrebljena dozvola ne može se izdati ukoliko predviđeni radovi nisu u obimu i kvalitetu zadovoljavajući.

Član 22.

U postupku donošenja odobrenja za gradenje, odnosno u postupku donošenja urbanističke saglasnosti i odobrenja za gradenje nivelete pješačkih saobraćajnica, kao i prilazi i ulazi u gradevine moraju biti isprojektovane i izvedene prema Uredbi o urbanističko-tehničkim uslovima, prostornim standardima i normativima za oticanje i sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopedska pomagala ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/00).

Član 23.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-379-1/16
24. februara 2016. godine

Predsjedavajući
Gradskog vijeća
Suljo Agić, s. r.

SLUŽBENE NOVINE
KANTONA SARAJEVO

Četvrtak, 17. marta 2016.

Broj 11 – Strana 19

